

Lampiran 1

Jadwal Kegiatan Penelitian

Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menyusui 0-2 Tahun dengan Kelancaran Pengeluaran ASI di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Ubud I

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan (Dalam Minggu)																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Penelitian																				
2	Seminar Proposal Penelitian																				
3	Revisi Proposal																				
4	Pengurusan Izin Penelitian																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Pengolahan Data																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan																				
9	Sidang Hasil Penelitian																				
10	Revisi Laporan																				
11	Pengumpulan Skripsi																				

Keterangan: warna hitam (proses penelitian)

Lampiran 2

Rencana Anggaran Biaya Penelitian

Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menyusui 0-2 Tahun dengan Kelancaran Pengeluaran ASI di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Ubud I

Alokasi dana yang diperlukan dalam penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Rencana Biaya
1	Tahap Persiapan	
	a. Penyusunan Proposal (paket internet)	Rp 200.000,00
	b. Presentasi Proposal (paket internet)	Rp 50.000,00
	c. Revisi Proposal (paket internet)	Rp 100.000,00
2	Tahap Pelaksanaan	
	a. Pengurusan Izin Penelitian	Rp 300.000,00
	b. Paket internet penyebaran kuesioner online	Rp 200.000,00
	Pengumpulan Data	
	a. Pengolahan dan Analisis Data (paket internet)	Rp 200.000,00
3	Tahap Akhir	
	a. Penyusunan Laporan (paket internet)	Rp 200.000,00
	c. Presentasi Laporan (paket internet)	Rp 50.000,00
	d. Revisi Laporan (paket internet)	Rp 100.000,00
	e. Biaya Tidak Terduga	Rp 200.000,00
Jumlah		Rp 1.600.000,00

Lampiran 3

Lembar Permohonan Menjadi Responden

Kepada

Yth. Ibu Menyusui Calon Responden

Di –

Wilayah kerja UPT. Kesmas Ubud I

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar semester VIII bermaksud melakukan penelitian tentang **“Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menyusui 0-2 Tahun dengan Kelancaran Pengeluaran ASI di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Ubud I”**, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Keperawatan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Ibu untuk menjadi responden yang merupakan sumber informasi bagi penelitian ini. Informasi yang Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Gianyar, 2021

Peneliti

Luh Putu Mas Saraswati
NIM. P07120217022

Lampiran 4

Persetujuan Setelah Penjelasan
(Informed Consent)
Sebagai Peserta Penelitian

Yang terhormat Ibu, saya meminta kesediannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.

Judul	Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menyusui 0-2 Tahun dengan Kelancaran Pengeluaran ASI di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Ubud I
Peneliti Utama	Luh Putu Mas Saraswati
Institusi	Poltekkes Kemenkes Denpasar
Peneliti Lain	-
Lokasi Penelitian	Wilayah kerja UPT. Kesma Ubud I
Sumber Pendanaan	Swadana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan ibu masa menyusui 0-2 tahun dengan kelancaran pengeluaran ASI di masa pandemi COVID-19. Jumlah peserta sebanyak 105 orang dengan syarat sebagai berikut : Ibu yang bersedia menjadi responden penelitian, Ibu yang mampu dan mengerti cara mengisi google form. Penelitian ini dengan memberikan kuesioner tentang pengukuran tingkat kecemasan ibu menyusui dan kelancaran pengeluaran ASI.

Atas kesediaan Ibu berpartisipasi dalam penelitian ini maka peneliti menjamin kerahasiaan semua data yang ikut dalam penelitian ini dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Keikutsertaan Ibu pada penelitian ini bersifat sukarela. Ibu dapat menolak untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada penelitian atau menghentikan keikutsertaan kapan saja tanpa ada sanksi.

Jika setuju untuk menjadi peserta dalam penelitian ini, Ibu diminta untuk menandatangani formulir ‘Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*) sebagai Peserta Penelitian/Wali’ setelah Ibu benar-benar memahami tentang penelitian ini. Ibu akan diberi salinan persetujuan yang sudah ditanda tangani ini.

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat mempengaruhi keputusan Ibu untuk melanjutkan ikut serta dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Ibu. Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti: Luh Putu Mas Saraswati **nomor HP: 085932550805**

Tanda tangan Ibu dibawah ini menunjukkan bahwa Ibu telah membaca, telah memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan **menyetujui untuk menjadi peserta *Penelitian/Wali.**

Peserta/Subyek Penelitian,

Peneliti,

Tanggal: / /

Tanggal: / /

Wali:

Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah dijelaskan dengan benar dan dimengerti oleh peserta penelitian dan persetujuan untuk menjadi peserta penelitian diberikan secara sukarela

Wali,

Tanggal: / /

Tanda tangan wali diperlukan pada formulir Consent ini hanya bila

- ☐ Peserta Penelitian memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta
- ☐ Wali dari peserta penelitian tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta
- ☐ Komisi Etik secara spesifik mengharuskan tanda tangan saksi pada penelitian ini (misalnya untuk penelitian resiko tinggi dan atau prosedur penelitian invasive)

Catatan:

Wali harus merupakan keluarga peserta penelitian, tidak boleh anggota tim penelitian.

Saksi:

Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah dijelaskan dengan benar dan dimengerti oleh peserta penelitian atau walinya dan persetujuan untuk menjadi peserta penelitian diberikan secara sukarela.

Nama dan Tanda tangan saksi

Tanggal

(Jika tidak diperlukan tanda tangan saksi, bagian tanda tangan saksi ini dibiarkan kosong)

*coret yang tidak perlu

INFORMED CONSENT PENELITIAN

Form: KUESIONER PENELITIAN


Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Ni ketut marwati	05-April-2021	
Ni wayan rumi	05-April-2021	
Ni Wayan Arista Dewi	05-April-2021	
A.A Pradnyawati Puspita Dewi	05-April-2021	
Ni Kadek Yuni Indra Sari	05-April-2021	
Ni kadek ria rahayu	05-April-2021	
Ni putu juniantari	05-April-2021	
Ni made Retna Mintari	05-April-2021	
I Gusti Agung Intan Indra Swari	05-April-2021	
Ni Ketut Rai Sukeni	05-April-2021	
Ni Wayan Sri Utami	05-April-2021	
Ni Komang Ayu Padmasari	05-April-2021	
Luh Pande Eka Setiawati	05-April-2021	

Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Ni maade putu parniasih	05-April-2021	
Kadek dwi savitri	05-April-2021	
Ni putu eka yanti, s. Pd	05-April-2021	
Caecariana Dewi	05-April-2021	
Ni luh angga suwarni	05-April-2021	
Putu Desi Ana Yanti	05-April-2021	
Ni Kadek Sri Mirawati	05-April-2021	
Ida ayu putu budiantari	05-April-2021	
Yastiwi	05-April-2021	
Ni Wayan Sutrisnawati	05-April-2021	
Luh Rina Helvyani	05-April-2021	
Ni Nengah Suardani	05-April-2021	
Ni Wayan Ari Astari	05-April-2021	
Ni Ketut suartini	05-April-2021	
Ni Kadek Winda Widiani	05-April-2021	

Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Kadek dwi puspayanti	05-April-2021	
Anak Agung Raka Sri Purnama Dewi	05-April-2021	
Ni Wayan Citradesi	05-April-2021	
Ni Putu Ayu Maha Sevia Dewi	05-April-2021	
Gusti Ayu Mita Widyastari	05-April-2021	
Ni Wayan Rina Anggreni	05-April-2021	
Ni Kadek Yogi Arisandi	05-April-2021	
Ni wayan purwati	05-April-2021	
Ni Luh Sudarmini	05-April-2021	
Ni wayan noviyanti	05-April-2021	
Eva juliandari	05-April-2021	
Ni komng sriadi	05-April-2021	
Anak Agung Inten Mahayanti Mahayanti	05-April-2021	
Ni Komang Indra Yanti	05-April-2021	

Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Ni luh uttari asih	05-April-2021	
I Gusti Ayu Nyoman Suastini	05-April-2021	
Ni putu tutik nuriyanti	05-April-2021	
Ni Kadek Devi Supartini, S.Pd.H	05-April-2021	
Pande Wayan Ariasih	05-April-2021	
Ida ayu putu ferawati	06-April-2021	
NI KADEK YUNI PURNAMA SARI	06-April-2021	
Ni komang ayu lestari	06-April-2021	
Ni nengah sumingsih	06-April-2021	
Gusti Ayu Mas Ningrat Sari	06-April-2021	
ni kadek widiasih	06-April-2021	
Dewa ayu nyoman karnasih	06-April-2021	
Ni kadek kris wahyuni	06-April-2021	
Ni Putu Budi Wintari	06-April-2021	
Ni Kadek Cahyani	06-April-2021	

Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Ibu neni dwi kurnia sari	06-April-2021	
Ni Nyoman Aulia Bintang Meinita	06-April-2021	
Kadek yuli pratiwi	06-April-2021	
Ni Luh Wayan Ratnadilah	06-April-2021	
Pande putu novianti	06-April-2021	
Ni wayan juniari	06-April-2021	
Kadek Yuni Antari	06-April-2021	
Putu Ariati	06-April-2021	
Ni wayan yuliantari	06-April-2021	
Ni Nyoman warini	06-April-2021	
Epiyanti	06-April-2021	
ni komang juni artini	06-April-2021	
Utari Praharsini	06-April-2021	
Ni Wayan Krisnaeni Karniati	06-April-2021	

Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Putu dewi jayantini	06-April-2021	
Ni Wayan Eny Monica	06-April-2021	
Ni Luh putu agustini	06-April-2021	
Putu mery nirmala sari	06-April-2021	
Ni luh ari susanti	06-April-2021	
Ni Wayan Narti	06-April-2021	
Ni luh ani	06-April-2021	
Ni Putu Ari Lina Dewi	06-April-2021	
Dewa ayu Sri astini	07-April-2021	
Dewa ayu ketut sari	07-April-2021	
NI NYOMAN SANTIASIH	07-April-2021	
Ni wayan nonik suantari	07-April-2021	
Ni Luh Nyoman Sri Wahyuningsih	07-April-2021	
Ni Luh Indah Gita Devi	07-April-2021	
cok istri diah hendrayani	07-April-2021	

Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Ni Kadek Mulyani	07-April-2021	
Ni Kadek Dwi Novita Redma Dewi	08-April-2021	
Ni Ketut Ranti	08-April-2021	
Triana Ayunita	09-April-2021	
Ni kadek putri	09-April-2021	
Anak Agung Oka Sayang Trisna Dewi	09-April-2021	
Ni wayan riyandani	09-April-2021	
Ni wayan sujani	09-April-2021	
lidvina densi	09-April-2021	
NI LUH JUNIASTI	09-April-2021	
Mardhita sari	09-April-2021	
Ni wayan wiwik wirahathi	09-April-2021	
Ni made mulliani	09-April-2021	
Luh Putu Dewi Purnama Sari	10-April-2021	

Nama Peserta	Tanggal pengisian	Tanda Tangan
Ni Kadek Ariyani	10-April-2021	
Ni Wayan Sutarmi	10-April-2021	
Ni Wayan Riandani	10-April-2021	
Ni Wayan Mariani	10-April-2021	
Ni Luh Putu Wiwik	10-April-2021	

Lampiran 5

Format Pengumpulan Data

Lembar Kuesioner

Judul penelitian : Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menyusui 0-2 Tahun dengan Kelancaran Pengeluaran ASI di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Ubud I

Tanggal Pengisian :

No Wa :

Petunjuk: pilihlah sesuai dengan keadaan anda sekarang.

1. Data Demografi

a) Usia Ibu

- ☐ < 18 tahun
- ☐ 18 s/d 35 tahun
- ☐ > 35 tahun

b) Usia bayi

- ☐ $\leq$ 6 bulan
- ☐ 7 bulan s/d 2 tahun

c) Tingkat pendidikan Ibu

- | | |
|---|---|
| ☐ Tidak sekolah | ☐ SMP / sederajat |
| ☐ Tidak tamat SD | ☐ SMA / sederajat |
| ☐ Tamat SD sederajat | ☐ Perguruan tinggi |

d) Pekerjaan

- ☐ Bekerja
- ☐ Tidak bekerja

e) Jumlah anak yang dimiliki

- ☐ 1 anak.
- ☐ > 1 anak.

2. Kuesioner PSAS (*Postpartum Specific Anxiety Scale*)

Petunjuk pengisian kuesioner

A. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan Anda yang sesungguhnya. Apabila terdapat pernyataan yang tidak dimengerti Anda dapat menanyakannya kepada kami.

B. Pilihlah satu jawaban pada pilihan yang telah disediakan :

- 1. **TK** : tidak pernah.
- 2. **KK** : kadang-kadang.
- 3. **S** : sering.
- 4. **SL** : selalu.

C. Dalam kuesioner ini tidak ada penilaian benar dan salah, sehingga terdapat jawaban yang dianggap salah, semua jawaban dianggap benar jika Anda memberikan jawaban sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya.

No	Item Skala	TP	KK	S	SL
Faktor 1 : kompetensi ibu dan kecemasan					
1	Saya memiliki pikiran negatif tentang hubungan saya dengan bayi saya				
2	Saya merasa bahwa bayi saya akan lebih baik dirawat oleh orang lain				
3	Saya merasa tidak percaya diri atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar perawatan bayi saya				
4	Saya khawatir tentang ikatan yang saya miliki dengan bayi saya				
5	Saya khawatir bayi saya merasa lebih puas dalam perawatan orang lain				
6	Saya merasa bahwa ibu-ibu lain menangani bayinya lebih baik dari pada saya				

7	Saya merasa bahwa saya bukanlah orang tua yang saya inginkan				
8	Saya khawatir saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika bayi saya menangis				
9	Saya khawatir tentang bagaimana saya akan menangani bayi saya ketika orang di sekitar saya tidak mendukung saya				
10	Saya khawatir tidak bisa menenangkan bayi saya				
11	Saya khawatir bayi saya akan merasakan kecemasan saya				
12	Saya khawatir bayi saya kurang kenyang dibanding bayi lain				
13	Saya khawatir orang lain menganggap keterampilan saya sebagai orang tua tidak memadai				
14	Saya merasa bahwa menjadi ibu jauh lebih sulit dari yang diharapkan				
15	Saya merasa bahwa saya tidak perlu bantuan untuk merawat bayi saya				
Faktor 2 : kekhawatiran, keselamatan dan kesejahteraan bayi					
16	Saya khawatir bayi saya disakiti oleh seseorang secara tidak sengaja atau sesuatu yang lain				
17	Saya telah berulang kali memeriksa bayi saya yang sedang tidur				
18	Saya khawatir bayi saya akan berhenti bernapas saat tidur				
19	Saya merasa takut ketika bayi saya tidak bersama saya				
20	Saya khawatir meninggalkan bayi saya di tempat penitipan anak				
21	Saya khawatir akan melukai bayi saya secara tidak sengaja				
22	Saya telah memikirkan cara untuk menghindari bayi saya terkena kuman				

23	Saya tidak ambil bagian dalam aktivitas sehari-hari dengan bayi saya karena saya takut akan membahayakan mereka				
24	Saya mengkhawatirkan kesehatan bayi saya bahkan setelah diyakinkan orang lain				
25	Saya khawatir saya akan menjadi terlalu sakit untuk merawat bayi saya				
26	Saya merasakan kebutuhan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu dengan cara atau urutan tertentu daripada sebelum bayi saya lahir				
Faktor 3: kecemasan perawatan bayi praktis					
27	Saya khawatir tentang asupan ASI bayi saya				
28	Saya khawatir dengan berat badan bayi saya				
29	Saya khawatir membuat bayi saya ke dalam rutinitas				
30	Saya khawatir tentang cara saya memberi makan bayi saya				
31	Saya khawatir tentang lamanya waktu bayi saya tidur				
32	Saya telah menggunakan internet untuk meyakinkan tentang kesehatan bayi saya				
33	Saya khawatir bayi saya tidak berkembang secepat bayi-bayi lainnya				
Factor 4 : penyesuaian psikososial menjadi ibu					
34	Saya merasa kesal terhadap pasangan saya				
35	Saya merasa lelah bahkan setelah istirahat yang cukup				
36	Saya lebih khawatir tentang hubungan saya dengan pasangan saya daripada sebelum bayi saya lahir				
37	Saya khawatir saya tidak akan cukup tidur				
38	Saya khawatir pasangan saya menganggap saya kurang menarik daripada sebelum bayi lahir				
39	Saya lebih khawatir tentang hubungan saya dengan keluarga saya daripada sebelum bayi saya lahir				
40	Saya lebih mengkhawatirkan penampilan saya daripada sebelum bayi saya lahir				

41	Saya lebih khawatir tantang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dari pada sebelum bayi saya lahir				
42	Saya mengalami kesulitan tidur bahkan ketika saya punya kesempatan				
43	Saya merasa kurang mendapat dukungan				
44	Saya lebih khawatir tentang hubungan saya dengan teman-teman saya dari pada sebelum bayi saya lahir				
45	Saya kurang bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas sederhana dibandingkan sebelum bayi saya lahir				
46	Saya khawatir untuk kembali bekerja				
47	Saya merasa tidak dapat mengganti peran ibu dengan tanggung jawab lain				
48	Saya merasa bahwa saya kurang memiliki kendali atas hari saya dari pada sebelum bayi saya lahir				
49	Saya merasa terisolasi dari keluarga dan teman				
50	Saya lebih mengkhawatirkan keuangan saya daripada sebelum bayi saya lahir				
51	Saya merasa bahwa ketika saya mendapat bantuan itu tidak bermanfaat				

3. Kuesioner Kelancaran Pengeluaran ASI

Petunjuk pengisian kuesioner

A. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan Anda yang sesungguhnya. Apabila terdapat pernyataan yang tidak dimengerti Anda dapat menanyakannya kepada kami.

B. Pilihlah satu jawaban pada pilihan yang telah disediakan :

- 1. **TP** : tidak pernah.
- 2. **KK** : kadang-kadang.
- 3. **S** : sering.
- 4. **SL** : selalu.

C. Dalam kuesioner ini tidak ada penilaian benar dan salah, sehingga tidak terdapat jawaban yang dianggap salah, semua jawaban dianggap benar jika Anda memberikan jawaban sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya.

No	Pernyataan	Jawaban			
		TP	KK	S	SL
Waktu Menyusui					
1	Saya menyusui bayi saya 8-10 kali dalam sehari				
2	Saya menetapkan jadwal khusus untuk menyusui bayi saya				
3	Saya berhenti menyusui saat bayi saya melepaskan sendiri mulutnya dari puting				
4	Saya menyusui selama 5 menit setiap kali menyusui				
5	Saya memberikan ASI saat bayi saya menunjukkan minat untuk menyusu (menangis dan menghisap jari atau mulutnya mencari-cari payudara)				

6	Saya menunda pemberian ASI saat malam hari				
Kondisi Payudara					
7	ASI saya terasa banyak atau penuh dan merembes keluar melalui puting				
8	Payudara saya terasa tegang sebelum disusukan				
9	Payudara saya terasa lembut dan kosong setiap kali selesai menyusui bayi saya				
10	Payudara saya terasa nyeri atau sakit saat menyusui bayi saya				
11	Saya hanya memberikan satu payudara setiap kali menyusui				
12	Puting saya terasa nyeri atau lecet setelah menyusui				
13	Bayi saya dapat menempelkan mulutnya pada areola (daerah lingkaran berwarna agak kehitaman) saat bayi saya menyusui				
Sensai pada Ibu					
14	Saya merasa geli karena terasa aliran ASI setiap kali menyusui				
15	Saya dapat mendengar suara menelan bayi saya saat menyusui				
16	Saya merasa lelah saat menyusui				
17	Saya yakin dapat memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi saya				
Respon Bayi					
18	Bayi saya akan tertidur atau tenang selama 3 – 4 jam setelah disusui				
19	Bayi saya tetap rewel setelah disusui				
Buang Air Kecil (BAK) pada Bayi					

20	Bayi saya buang air kecil 6 – 8 kali dalam sehari				
21	Pipis bayi saya berwarna kuning terang				
Buang Air Besar (BAB) pada Bayi					
22	Bayi saya buang air besar satu kali dalam sehari				
23	Kotoran bayi saya tampak keras				
24	Kotoran bayi saya berwarna kuning terang				

Lampiran 6

Kisi-Kisi Kuesioner

**Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menyusui 0-2 Tahun Dengan
Kelancaran Pengeluaran Asi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja
Upt. Kesmas Ubud I**

1. Kuesioner PSAS (*Postpartum Specific Anxiety Scale*)

Variabel	Parameter	Jumlah Item Skala Kecemasan	No Item Skala Kecemasan	Skor
Tingkat Kecemasan Ibu masa Menyusui	Kompetensi ibu dan kecemasan	15	1	0, 1, 2, 3
			2	0, 1, 2, 3
			3	0, 1, 2, 3
			4	0, 1, 2, 3
			5	0, 1, 2, 3
			6	0, 1, 2, 3
			7	0, 1, 2, 3
			8	0, 1, 2, 3
			9	0, 1, 2, 3
			10	0, 1, 2, 3
			11	0, 1, 2, 3
			12	0, 1, 2, 3
			13	0, 1, 2, 3
			14	0, 1, 2, 3
			15	0, 1, 2, 3
	Kekhawatiran, keselamatan dan kesejahteraan bayi	11	16	0, 1, 2, 3
			17	0, 1, 2, 3
			18	0, 1, 2, 3
			19	0, 1, 2, 3
			20	0, 1, 2, 3
			21	0, 1, 2, 3
			22	0, 1, 2, 3
			23	0, 1, 2, 3
			24	0, 1, 2, 3
			25	0, 1, 2, 3
			26	0, 1, 2, 3
	Kecemasan perawatan bayi praktis	7	27	0, 1, 2, 3
			28	0, 1, 2, 3
			29	0, 1, 2, 3

			30	0, 1, 2, 3
			31	0, 1, 2, 3
			32	0, 1, 2, 3
			33	0, 1, 2, 3
	Penyesuaian psikososial menjadi ibu	18	34	0, 1, 2, 3
			35	0, 1, 2, 3
			36	0, 1, 2, 3
			37	0, 1, 2, 3
			38	0, 1, 2, 3
			39	0, 1, 2, 3
			40	0, 1, 2, 3
			41	0, 1, 2, 3
			42	0, 1, 2, 3
			43	0, 1, 2, 3
			44	0, 1, 2, 3
			45	0, 1, 2, 3
			46	0, 1, 2, 3
			47	0, 1, 2, 3
			48	0, 1, 2, 3
			49	0, 1, 2, 3
			50	0, 1, 2, 3
			51	0, 1, 2, 3

2. Kuesioner Kelancaran Pengeluaran ASI

Variabel	Parameter	Jumlah Pernyataan	No Item Pernyataan	Jenis Pernyataan	Skor
Kelancaran pengeluaran ASI	Waktu menyusui	6	1	Positif	4,3,2,1
			2	Negatif	1,2,3,4
			3	Positif	4,3,2,1
			4	Negatif	1,2,3,4
			5	Positif	4,3,2,1
			6	Negatif	1,2,3,4
	Kondisi payudara ibu	7	7	Positif	4,3,2,1
			8	Positif	4,3,2,1
			9	Positif	4,3,2,1
			10	Negatif	1,2,3,4
			11	Negatif	1,2,3,4
			12	Negatif	1,2,3,4
			13	Positif	4,3,2,1
	Sensasi pada ibu	4	14	Positif	4,3,2,1
			15	Positif	4,3,2,1
			16	Negatif	1,2,3,4
			17	Positif	4,3,2,1
	Respon bayi	2	18	Positif	4,3,2,1
			19	Negatif	1,2,3,4
	BAK bayi	2	20	Positif	4,3,2,1
			21	Positif	4,3,2,1
	BAB bayi	3	22	Positif	4,3,2,1
			23	Negatif	1,2,3,4
			24	Positif	4,3,2,1

20	81312349XXX	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	
21	81237653XXX	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	1	
22	81805391XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0		
23	82340377XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	2	3	1	2	0	3	2	1	1		
24	85934882XXX	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
25	81246763XXX	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	2	0	0	0	0	1	1	2	1	
26	81936616XXX	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	2	2	1	3
27	87860860XXX	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	3	2	2	0	2	0	0	1	1	1	
28	82339238XXX	0	0	1	0	0	2	0	2	2	2	1	1	1	2	0	1	3	1	0	3	1	2	0	1	0	2	1	1	1	
29	85858910XXX	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1	3	3	3	1	1	1	2	2	
30	8990990XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	3	2	2	0	0	0	0	0	
31	81805341XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	3	1	2	0	1	0	0	0	1	1	
32	8998104XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	
33	85738130XXX	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	3	1	3	3	1	3	1	1	0	1	0	0	0	
34	85858910XXX	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1	3	3	3	1	1	1	2	2	
35	83119662XXX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	2	1	2	2	2	0	1	0	0	1	1	1	
36	81904041XXX	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
37	81999458XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	1	3	0	0	0	1	0	1	1	
38	81237037XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	3	1	1	0	1	0	1	0	1	1	
39	81338407XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	
40	87754172XXX	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	2	2	0	1	3	1	3	0	1	1	2	2	2	0	
41	82146429XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
42	85739655XXX	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	

43	81915661XXX	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	3	1	2	3	1	1	0	1	0	2	2	1	0
44	81239719XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
45	82145569XXX	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	2	3	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
46	85738476XXX	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	1	0	1	1	1	1
47	81337152XXX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	2	1	2	2	2	2	0	1	0	0	1	1
48	81236596XXX	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	1	2	3	1	2	2	1	0	1	1	0	1
49	82339773XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	1	3	0	0	0	1	0	1	1
50	87862441XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	3	0	1	1	0	0	1	0
51	87860653XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1
52	85158235XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
53	89687956XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1
54	81916697XXX	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	2	0	1	3	0	2	0	2	1	1	1
55	83116056XXX	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	3	1	2	3	1	1	0	1	0	2	2	1	0
56	85737311XXX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	2	1	2	2	2	2	0	1	0	0	1	1
57	85739024XXX	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	3	2	0	2	3	0	2	2	2	2	2	1	2	0	0	2	2
58	81939415XXX	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	3	1	2	2	0	0	0	1	1	1
59	82266077XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
60	81915665XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
61	89685805XXX	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	3	1	3	3	0	0	0	1	1	2
62	87860983XXX	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	2	1	2	0	2	0	1	0
63	81805460XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	2	3	1	2	0	3	2	1	1
64	81936528XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	3	2	2	0	0	0	0	0
65	81338881XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0

66	83119971XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
67	81338932XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	3	0	0	0	1	0	0	1	0
68	85237827XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
69	987861332XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	2	1	1	0	1	0	1	1	1
70	81238623XXX	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	3	1	1	2	3	1	3	0	0	0	0	1	2	1
71	85738179XXX	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	3	3	1	2	0	2	0	2	3	3	1
72	87762871XXX	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
73	81999135XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1
74	82236292XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1
75	82237662XXX	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	1	1	1	2	3	3	0	2	0	2	1	1	1
76	82237888XXX	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	0	2	2	1	2	3	2	3	0	1	0	1	1	2	1
77	87862517XXX	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	0	2	0	1	0	1	2	2	1
78	87863136XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
79	81246948XXX	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	2	0	1	3	2	3	0	0	0	1	1	0	1
80	83114376XXX	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	3	1	0	0	3	1	0	0	1	1	1	1
81	81933021XXX	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	0	3	1	2	0	1	1	1	1	1	0
82	89688602XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	2	2	1	2	0	2	2	1	1
83	83116192XXX	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1
84	81805328XXX	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	3	1	3	2	0	0	2	0	0	2
85	87758497XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0
86	81936090XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
87	85887571XXX	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	2	1
88	81907529XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	3	1	2	0	1	0	0	0	1	1

89	89685456XXX	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	3	1	1	2	3	1	3	0	0	0	0	1	2	1
90	878621178XXX	2	0	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2	2	2	
91	81236227XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0
92	85737592XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	1	3	0	1	0	1	0	1	1
93	85238304XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	1	3	0	0	0	1	0	1	1
94	8980770XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	3	0	1	1	0	0	1	0
95	81217598XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	1	3	0	1	0	1	1	1	1
96	81238138XXX	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	0	3	1	2	0	1	1	1	1	1	0
97	82247110XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	3	2	2	0	0	0	0	0
98	81905575XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
99	83119677XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
100	82144700XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	0	2	0	0	0	1	3	0	1
101	83147791XXX	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
102	87798114XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	1	3	0	0	0	1	0	1	1
103	85737371XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	1	3	0	1	0	1	1	1	1
104	895394615XXX	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	3	3	1	2	1	1	1	2	2	1	2
105	89612210XXX	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	0	2	0	0	2	0	0

NO	Nomer WhatsApp	Kuesioner PSAS (Postpartum Specific Anxiety Scale)																					Skor	Kategori	
		X30	X31	X32	X33	X34	X35	X36	X37	X38	X39	X40	X41	X42	X43	X44	X45	X46	X47	X48	X49	X50			X51
1	89678080XXX	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	1
2	85737283XXX	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	1
3	87860132XXX	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	20	1
4	81999216XXX	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	17	1
5	82236595XXX	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	1
6	85847802XXX	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2
7	83119223XXX	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1
8	85936121XXX	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	1
9	81239660XXX	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2
10	8561774XXX	1	0	3	1	1	3	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	3	1	0	1	0	2	44	4
11	81239539XXX	1	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	19	1
12	82341058XXX	1	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	18	1
13	81238965XXX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	68	4
14	82146811XXX	1	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	21	2
15	87860132XXX	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	53	4
16	83856239XXX	0	1	1	1	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	36	3
17	85904424XXX	2	2	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	59	4
18	88703059XXX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	3
19	82144157XXX	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	15	1
20	81312349XXX	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	27	3
21	81237653XXX	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39	3
22	81805391XXX	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	20	1

23	82340377XXX	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	0	0	1	3	1	0	0	2	0	39	3
24	85934882XXX	1	0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1	0	34	3
25	81246763XXX	1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	34	3
26	81936616XXX	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	44	4
27	87860860XXX	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	39	3
28	82339238XXX	1	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	2	2	2	1	0	2	1	55	4
29	85858910XXX	2	2	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	60	4
30	8990990XXX	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	2
31	81805341XXX	1	2	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	31	3
32	8998104XXX	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	20	1
33	85738130XXX	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32	3
34	85858910XXX	2	2	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	55	4
35	83119662XXX	0	1	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	34	3
36	81904041XXX	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
37	81999458XXX	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2
38	81237037XXX	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1
39	81338407XXX	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	29	3
40	87754172XXX	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	45	4
41	82146429XXX	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1
42	85739655XXX	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1
43	81915661XXX	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52	4
44	81239719XXX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1
45	82145569XXX	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	54	4

46	85738476XXX	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	34	3
47	81337152XXX	0	1	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	39	3
48	81236596XXX	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3
49	82339773XXX	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2
50	87862441XXX	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	1
51	87860653XXX	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	28	3
52	85158235XXX	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	1
53	89687956XXX	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1
54	81916697XXX	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	32	3
55	83116056XXX	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	51	4
56	85737311XXX	0	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	37	3
57	85739024XXX	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	41	4
58	81939415XXX	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2
59	82266077XXX	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	3
60	81915665XXX	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1
61	89685805XXX	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2
62	87860983XXX	0	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	25	2
63	81805460XXX	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	0	0	1	2	1	1	1	1	0	39	3
64	81936528XXX	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	2
65	81338881XXX	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	25	2
66	83119971XXX	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	16	1
67	81338932XXX	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1
68	85237827XXX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	13	1

69	987861332XXX	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2
70	81238623XXX	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	38	3
71	85738179XXX	2	0	2	2	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	3	0	1	0	2	0	50	4
72	87762871XXX	0	1	1	0	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	0	30	3
73	81999135XXX	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	3
74	82236292XXX	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	27	3
75	82237662XXX	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3
76	82237888XXX	1	0	3	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	47	4
77	87862517XXX	1	0	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	0	1	1	51	4
78	87863136XXX	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	34	3
79	81246948XXX	2	0	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	37	3
80	83114376XXX	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	3	0	44	4
81	81933021XXX	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	32	3
82	89688602XXX	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	36	3
83	83116192XXX	2	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	40	3
84	81805328XXX	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31	3
85	87758497XXX	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	2
86	81936090XXX	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	34	3
87	85887571XXX	1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	37	3
88	81907529XXX	1	2	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	3
89	89685456XXX	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	36	3
90	878621178XXX	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	76	4
91	81236227XXX	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	19	1

92	85737592XXX	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2
93	85238304XXX	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2
94	8980770XXX	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19	1
95	81217598XXX	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	37	3
96	81238138XXX	0	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	3
97	82247110XXX	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2
98	81905575XXX	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	22	2
99	83119677XXX	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	15	1
100	82144700XXX	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	28	3
101	83147791XXX	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1
102	87798114XXX	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2
103	85737371XXX	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	3	0	40	3
104	895394615XXX	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	41	4
105	89612210XXX	0	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	37	3

Keterangan :

- a. Tidak cemas kode : (1).
- b. Cemas ringan kode : (2)
- c. Cemas sedang kode : (3).
- d. Cemas berat kode : (4).

Master Tabel Kelancaran Pengeluaran ASI

NO	Nomer WhatsApp	Kuesioner Kelancaran Pengeluaran ASI																								Skor	Kategori
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Y24		
1	89678080XXX	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	91	2
2	85737283XXX	4	1	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	87	2
3	87860132XXX	3	4	3	1	4	4	3	3	2	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	74	2
4	81999216XXX	4	4	4	1	4	4	3	3	3	3	4	3	4	2	4	3	3	3	4	4	4	2	4	4	81	2
5	82236595XXX	3	4	4	2	4	4	4	4	2	3	4	3	4	1	4	3	4	4	4	4	1	1	4	4	79	2
6	85847802XXX	4	4	2	2	4	4	3	2	2	4	1	3	4	3	4	4	4	1	3	3	2	3	4	4	74	2
7	83119223XXX	4	2	4	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	4	4	4	2	4	3	3	2	4	3	77	2
8	85936121XXX	3	3	4	3	4	4	2	3	3	4	4	3	3	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	2	75	2
9	81239660XXX	2	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	1	4	4	3	2	3	3	3	3	4	4	79	2
10	8561774XXX	2	4	2	4	4	4	2	2	4	3	4	3	3	1	4	3	4	2	3	2	4	2	3	2	71	1
11	81239539XXX	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	3	4	4	2	3	3	2	2	4	4	80	2
12	82341058XXX	4	4	4	3	4	4	2	4	4	3	4	4	4	2	4	3	4	4	3	2	1	4	4	4	83	2
13	81238965XXX	2	1	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	1	3	4	3	2	4	3	4	2	4	3	72	1
14	82146811XXX	4	4	4	3	4	4	2	2	4	4	2	3	4	1	2	4	4	4	4	2	2	4	3	2	76	2
15	87860132XXX	3	3	3	3	2	4	2	2	2	3	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	2	2	4	2	66	1
16	83856239XXX	3	1	2	1	4	3	4	1	3	2	3	4	4	2	4	3	4	1	4	3	1	3	4	2	66	1
17	85904424XXX	4	3	4	3	2	4	2	2	1	4	4	4	2	2	4	3	3	3	4	4	1	2	4	3	72	1
18	88703059XXX	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	57	1
19	82144157XXX	4	4	2	3	3	4	4	1	4	3	4	3	3	2	4	3	4	2	4	2	2	4	2	4	75	2

20	81312349XXX	4	1	3	3	3	4	2	3	2	3	4	3	3	2	2	3	4	2	4	3	2	4	3	2	69	1
21	81237653XXX	2	3	2	3	2	4	1	2	2	2	3	3	2	1	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	55	1
22	81805391XXX	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	4	4	2	3	3	3	2	4	4	75	2
23	82340377XXX	3	4	3	2	3	4	4	2	4	3	4	3	1	1	1	4	3	2	4	1	1	2	3	3	65	1
24	85934882XXX	2	4	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	2	65	1
25	81246763XXX	3	4	3	2	3	4	3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	4	4	2	3	3	3	72	1
26	81936616XXX	2	3	2	4	3	4	2	2	1	4	1	4	3	1	2	4	4	2	4	3	2	3	4	3	67	1
27	87860860XXX	4	4	2	3	2	4	2	3	2	4	3	4	4	1	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	78	2
28	82339238XXX	3	4	3	3	4	4	3	1	2	4	3	4	4	1	3	3	4	2	2	3	1	2	4	3	70	1
29	85858910XXX	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	72	1
30	8990990XXX	4	1	4	3	4	4	3	3	4	3	2	3	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	80	2
31	81805341XXX	4	4	3	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	1	4	4	4	2	3	4	1	2	4	4	77	2
32	8998104XXX	3	2	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	2	4	3	81	2
33	85738130XXX	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	4	3	4	2	3	4	2	2	3	2	79	2
34	85858910XXX	2	4	1	4	1	4	3	3	3	4	3	4	1	2	1	3	1	1	3	1	2	2	4	1	58	1
35	83119662XXX	2	4	3	3	3	4	3	3	2	4	3	4	3	1	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	67	1
36	81904041XXX	4	4	4	3	4	4	2	2	2	4	2	3	4	1	4	3	4	3	3	4	4	2	4	4	78	2
37	81999458XXX	4	1	4	1	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	2	2	3	2	75	2
38	81237037XXX	4	3	2	1	3	4	4	3	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	3	4	2	2	4	4	78	2
39	81338407XXX	2	3	3	2	4	4	1	3	3	4	2	4	4	1	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	78	2
40	87754172XXX	3	2	2	4	3	4	2	3	3	3	3	2	3	1	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	66	1
41	82146429XXX	4	4	4	3	4	4	2	1	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	82	2

42	85739655XXX	4	4	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	3	4	2	1	4	4	3	80	2
43	81915661XXX	2	4	2	4	2	4	2	2	3	3	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	65	1
44	81239719XXX	4	1	1	2	3	4	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	1	1	4	4	75	2
45	82145569XXX	2	2	3	2	3	4	1	3	3	2	4	4	1	1	1	4	1	3	4	3	3	3	4	3	64	1
46	85738476XXX	3	2	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	4	2	3	3	3	2	3	2	72	1
47	81337152XXX	3	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72	1
48	81236596XXX	3	4	2	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	1	2	4	4	2	4	3	2	3	3	3	69	1
49	82339773XXX	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	4	2	3	2	3	3	3	4	74	2
50	87862441XXX	4	1	4	1	4	4	3	3	4	3	4	3	4	1	4	3	4	4	4	4	1	4	3	4	78	2
51	87860653XXX	3	4	2	4	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	3	2	2	4	3	70	1
52	85158235XXX	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	83	2
53	89687956XXX	4	4	4	3	3	4	3	1	2	4	3	4	3	1	3	3	3	1	4	4	2	3	4	4	74	2
54	81916697XXX	3	1	4	4	4	4	3	2	2	4	2	4	4	1	4	4	4	1	4	4	1	2	4	2	72	1
55	83116056XXX	1	4	1	4	1	4	2	2	2	3	4	3	2	2	2	3	2	3	4	3	3	1	4	3	63	1
56	85737311XXX	3	4	2	3	3	4	2	2	4	4	3	3	4	2	4	3	4	2	4	3	3	1	3	2	72	1
57	85739024XXX	2	4	2	4	3	4	2	1	3	3	4	4	1	1	2	3	4	2	3	3	1	3	4	2	65	1
58	81939415XXX	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	81	2
59	82266077XXX	2	4	4	4	4	3	3	1	2	4	3	4	3	1	4	3	2	2	3	2	4	1	4	4	71	1
60	81915665XXX	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	2	3	4	3	3	2	3	2	2	2	3	2	74	2
61	89685805XXX	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	1	3	4	4	3	4	3	2	3	3	2	80	2
62	87860983XXX	3	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	4	2	3	4	4	3	4	3	4	2	4	3	78	2
63	81805460XXX	3	4	3	2	3	4	2	1	2	3	4	3	3	2	3	3	3	2	4	3	1	2	3	2	65	1

64	81936528XXX	4	4	3	2	4	4	2	3	4	3	3	4	4	1	4	3	4	1	3	3	3	1	4	4	75	2
65	81338881XXX	2	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	2	3	3	2	76	2
66	83119971XXX	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	2	3	4	3	3	4	3	1	2	4	4	81	2
67	81338932XXX	2	4	4	3	4	4	3	2	3	4	3	3	3	2	4	3	3	2	4	3	3	4	3	2	75	2
68	85237827XXX	4	1	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	2	2	3	4	2	3	4	1	3	4	4	75	2
69	987861332XXX	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	1	2	4	4	1	4	3	3	3	3	3	74	2
70	81238623XXX	2	4	4	3	2	4	4	4	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	4	2	3	3	3	69	1
71	85738179XXX	3	4	3	4	3	4	2	2	3	3	3	3	4	2	3	4	3	1	4	1	2	2	3	2	68	1
72	87762871XXX	3	4	3	4	3	4	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	4	3	74	2
73	81999135XXX	3	3	2	3	2	4	2	3	4	3	4	3	4	2	4	4	4	1	3	2	1	2	4	2	69	1
74	82236292XXX	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	62	1
75	82237662XXX	4	4	3	3	4	4	4	2	1	3	3	4	4	2	4	3	4	1	4	4	3	1	4	2	75	2
76	82237888XXX	2	4	3	2	4	4	2	2	3	3	4	3	4	1	4	4	3	1	3	4	2	2	3	2	69	1
77	87862517XXX	2	4	3	3	3	4	3	3	2	4	2	4	3	3	3	3	4	2	4	3	2	3	4	2	73	1
78	87863136XXX	3	2	4	1	3	4	2	4	4	3	2	3	4	2	4	2	4	2	4	3	2	4	3	2	71	1
79	81246948XXX	4	4	2	4	4	4	2	3	2	4	3	4	4	1	4	3	4	1	4	3	3	3	3	3	76	2
80	83114376XXX	4	4	2	3	2	4	3	2	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	3	1	2	4	3	2	71	1
81	81933021XXX	3	4	3	3	3	4	2	2	3	4	3	4	3	1	3	4	3	2	3	2	2	3	4	3	71	1
82	89688602XXX	2	3	2	3	1	4	1	1	2	3	4	4	2	2	4	3	4	2	3	2	2	4	3	2	63	1
83	83116192XXX	4	4	3	3	3	4	4	2	3	3	4	3	4	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	76	2
84	81805328XXX	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	4	4	4	2	3	4	4	4	4	3	85	2
85	87758497XXX	4	2	2	3	2	4	4	3	2	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	2	1	4	4	78	2

86	81936090XXX	2	4	2	3	2	3	2	2	2	3	1	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	56	1
87	85887571XXX	2	4	4	4	4	3	2	2	4	3	4	3	4	1	3	3	2	4	4	2	3	2	3	3	73	1
88	81907529XXX	3	2	4	3	4	4	2	4	3	3	4	3	4	2	4	3	4	4	4	3	1	3	4	2	77	2
89	89685456XXX	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	4	4	1	1	1	4	1	1	4	1	2	4	3	2	58	1
90	878621178XXX	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	69	1
91	81236227XXX	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	2	4	3	4	3	4	3	3	2	2	2	77	2
92	85737592XXX	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	3	4	4	1	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	76	2
93	85238304XXX	4	1	4	1	4	4	1	4	4	4	2	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	78	2
94	8980770XXX	3	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	3	3	83	2
95	81217598XXX	1	4	1	4	1	4	1	1	1	4	4	4	1	1	1	4	3	1	4	2	2	3	3	4	59	1
96	81238138XXX	3	1	3	3	3	4	3	1	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	4	4	3	2	2	2	68	1
97	82247110XXX	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3	4	3	1	3	4	2	74	2
98	81905575XXX	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	75	2
99	83119677XXX	3	4	2	4	3	4	3	2	4	4	2	3	4	1	3	4	4	4	3	4	1	1	4	3	74	2
100	82144700XXX	1	4	1	4	1	4	1	1	1	4	4	4	1	1	1	4	1	1	4	3	1	3	4	3	57	1
101	83147791XXX	4	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	4	4	4	3	4	2	4	4	2	4	3	1	76	2
102	87798114XXX	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	4	2	4	4	2	3	4	4	84	2
103	85737371XXX	4	2	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	3	1	3	4	3	2	4	3	2	1	4	3	69	1
104	895394615XXX	4	4	4	3	2	4	2	2	2	4	3	3	4	2	4	3	2	2	4	4	2	3	3	3	73	1
105	89612210XXX	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	1	3	4	4	2	3	4	2	3	4	3	81	2

Keterangan : a) Tidak lancar (skor < median) kode : (1)

b) Lancar (skor $\geq$ median) kode

: (2).

Lampiran 8

Hasil Uji Statistik

Frequencies

		Statistics				
		Usia_Peserta	Usia_Bayi	Pendidikan_Terakhir	Status_Pekerjaan	Jumlah_Anak
N	Valid	105	105	105	105	105
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

		Usia_Peserta			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 18 tahun	1	1.0	1.0	1.0
	18 s/d 35 tahun	97	92.4	92.4	93.3
	> 35 tahun	7	6.7	6.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

		Usia_Bayi			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 6 bulan	64	61.0	61.0	61.0
	7 bulan s/d 2 tahun	41	39.0	39.0	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Pendidikan_Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak sekolah	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak tamat SD	2	1.9	1.9	2.9
	Tamat SD sederajat	1	1.0	1.0	3.8
	SMP / sederajat	2	1.9	1.9	5.7
	SMA / sederajat	47	44.8	44.8	50.5
	Perguruan tinggi	52	49.5	49.5	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Status_Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak bekerja	47	44.8	44.8	44.8
	Bekerja	58	55.2	55.2	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Jumlah_Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Anak	59	56.2	56.2	56.2
	> 1 anak.	46	43.8	43.8	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		Tingkat_Kecemas san	Kelancaran_Pen geluaran_ASI
N	Valid	105	105
	Missing	0	0

Frequency Table

Tingkat_Kecemasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Cemas	28	26.7	26.7	26.7
	Cemas Ringan	18	17.1	17.1	43.8
	Cemas Sedang	40	38.1	38.1	81.9
	Cemas Berat	19	18.1	18.1	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Kelancaran_Pengeluaran_ASI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Lancar	48	45.7	45.7	45.7
	Lancar	57	54.3	54.3	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat_Kecemasan * Kelancaran_Pengeluaran_A SI	105	100.0%	0	0.0%	105	100.0%

Tingkat_Kecemasan * Kelancaran_Pengeluaran_ASI Crosstabulation

Count

		Kelancaran_Pengeluaran_ASI		Total
		Tidak Lancar	Lancar	
Tingkat_Kecemasan	Tidak Cemas	0	28	28
	Cemas Ringan	0	18	18
	Cemas Sedang	29	11	40
	Cemas Berat	19	0	19
Total		48	57	105

Nonparametric Correlations


Correlations




			Tingkat Kecemasan	Kelancaran Pengeluaran ASI
Spearman's rho	Tingkat Kecemasan	Correlation Coefficient	1.000	-.797**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	105	105
	Kelancaran Pengeluaran ASI	Correlation Coefficient	-.797**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9


Dokumentasi





PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

Indek :	Kode 070	No. Urut 0253	28/2021
Perihal / Isi Ringkas : Mohon izin pengambilan Data.			
Asal Surat : Lh. Md Mas Swandewi, Lh Pt Mas Saraswati.	Tanggal 28/2021	Nomor KH.03.02/020/00795 12021	Lampiran
Diajukan / Diteruskan Kepada : 28/21 KRA Kabda POK UPTD	Instruksi / Informasi Jth. Kepala UPTD. Pusk. Ubud I Mohon diproses permohonan izin Pengambilan Data an. Lh Md Mas Swandewi Lh Pt Mas Saraswati. 28/10/2021		





**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
JURUSAN KEPERAWATAN
Alamat : Jalan Pulau Moyo No. 33 Pedungan, Denpasar
Telp/Faksimile : (0361) 725273 / 724563
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



Nomor : KH.03.02/020/0079.4/2021
Hal : Mohon ijin Pengambilan Data

27 Januari 2021

Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar

di -

Tempat

Sehubungan dengan pembuatan tugas akhir pada mahasiswa semester VIII Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan keperawatan, kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin pengambilan data pendukung/study pendahuluan penelitian kepada mahasiswa kami an.

Nama	NIM	Data yang dicari
Luh Putu Mas Saraswati	P07120217022	Data ibu hamil yang akan melahirkan di bulan Pebruari, Maret dan April ,dan laporan asi eksklusif dari tahun 2015 samapi tahun 2020

Demikian kami sampaikan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Jurusan Keperawatan

I Dw. Pt. Gd. Putra Yasa,S.Kp.,M.Kep,Sp.,MB

NIP : 197108141994021001

Tembusan :

1. Kepala UPT.Kesmas Ubud 1



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan
Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



PERSETUJUAN ETIK /

ETHICAL APPROVAL

Nomor : LB.02.03/EA/KEPK/ 0190 /2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

**HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN IBU MASA MENYUSUI 0-2 TAHUN
DENGAN KELANCARAN PENGELUARAN ASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI
WILAYAH KERJA UPT. KESMAS UBUD I**

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

LUH PUTU MAS SARASWATI


LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 30 Maret 2021



I Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan
Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



Lampiran Ethical Approval No : LB.02.03/EA/KEPK/ 0190 /2021

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
LUH PUTU MAS SARASWATI	HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN IBU MASA MENYUSUI 0-2 TAHUN DENGAN KELANCARAN PENGELUARAN ASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KERJA UPT. KESMAS UBUD I	Tetap perhatikan protokol Covid 19 pada saat melakukan penjajagan kelapangan	-

Denpasar, 30 Maret 2021



I Dewa Ruti Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
JURUSAN KEPERAWATAN**

Alamat : Jalan Pulau Moyo No. 33 Pedungan, Denpasar
Telp/faksimile : (0361) 725273 / 724563
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



Nomor : PP.02.02/0201/0167 /2021
Hal : Mohon Ijin Penelitian

9 Februari 2021

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Jl Raya Puputan, Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa Jurusan
Keperawatan Poltekkes Denpasar, kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin
penelitian kepada mahasiswa kami atas nama :

Nama : Luh Putu Mas Saraswati
NIM : P07120217022
Judul Penelitian : Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Menyusui 0-2 Tahun dengan
Kelancaran Pengeluaran ASI di Masa Pandemi COVID-19
di Wilayah Kerja UPT. Kermas Ubud I
Lokasi Penelitian : Wilayah Kerja UPT. Kermas Ubud I
Waktu Penelitian : Bulan Maret sampai dengan Bulan April 2021

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengutamakan aspek
keselamatan subyek penelitian dan peneliti, serta memerhatikan anjuran
pemerintah terkait pencegahan covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan yang
ketat

Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Jurusan Keperawatan
Ners. I Made Sukarja, S.Kep, M.Kep
NIP. 198812311992031020



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp. (0361) 243804 Fax. (0361) 256905 website: www.dpmptsp.baliprov.go.id e-mail:
dpmptsp@baliprov.go.id

Nomor : 070/1705/IZIN-C/DISPMPT
Lampiran
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian /
Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. BUPATI GIANYAR
cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar
di -
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar Nomor PP.02.02/020/0167/2021, tanggal 17 Maret 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : Luh Putu Mas Saraswati
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Br. Teges Kawan, Peliatan, Ubud
Judul/bidang : HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN IBU MASA MENYUSUI 0-2 TAHUN DENGAN
KELANCARAN PENGELUARAN ASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH
KERJA UPT. KESMAS UBUD I

Lokasi Penelitian : UPT. Kesmas Ubud I

Jumlah Peserta : 1 Orang

Lama Penelitian : 1 Bulan (28 Maret 2021 - 28 April 2021)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon.

**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF RP 0,-**

Bali, 17 Maret 2021
a.n GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS



DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

Tembusan kepada Yth

1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Telp (0361) 942230

Website : <https://dpmptsp.gianyarkab.go.id> email : dpmptsp@gianyarkab.go.id

instagram @dpmptsp_gianyar

GIANYAR



SURAT KETERANGAN PENELITIAN/REKOMENDASI

NOMOR : 070/0199/DPM-PTSP/IP/2021

I. Dasar

1. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 608/E-13/HK/2020 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
2. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Nomor : 070/1746/IZIN-C/DISPMPPT, Tanggal 18 Maret 2021, Perihal Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian,
3. Surat permohonan yang bersangkutan nomor : 0199/DPM-PTSP/IP/2021 tanggal 22 Maret 2021.

II. Setelah Mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dipandang perlu memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Luh Putu Mas Saraswati
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Br. Teges Kawan, Peliatan, Ubud
Judul Penelitian : HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN IBU MASA MENYUSUI 0-2 TAHUN DENGAN KELANCARAN PENGELUARAN ASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KERJA UPT. KESMAS UBUD I
Lokasi Penelitian : UPT. Kesmas Ubud I
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 28 Maret 2021 s/d 28 April 2021

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan. Apabila melanggar ketentuan, maka Surat Keterangan/Rekomendasi akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan/Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan/Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon.
5. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perbitan Surat Keterangan/Rekomendasi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Di Keluarkan di Gianyar
Pada Tanggal 23 Maret 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar

I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 198503 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala UPT. Kesmas Ubud I
2. Kepala DPM-PTSP Prov. Bali
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Bali
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Gianyar
5. Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai keperluan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UBUD I



Jl. Dewi Sita, Ubud

Telp(0361) 974415

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR :800/974/Pusk.Ub.I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Puskesmas Ubud I dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Luh Putu Mas Saraswati
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar
Alamat : Br. Teges Kawan, Peliatan, Ubud
Judul Penelitian : HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN IBU MASA MENYUSUI 0-2 TAHUN DENGAN KELANCARAN PENGELUARAN ASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KERJA UPT. KESMAS UBUD I
Lokasi Penelitian : UPTD. Puskesmas Ubud I
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang

Memang benar telah melakukan penelitian di UPTD Puskesmas Ubud I dari tanggal 28 Maret 2021 s/d 28 April 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian keterangan ini dibuat. Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih

Ubud, 12 April 2021
Kepala UPT. Kesmas Ubud I



drg. Dewa Ngakan Gede Paramarta
NIP. 19710121 200212 1 005



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
JURUSAN KEPERAWATAN**

Alamat : Jalan Pulau Moyo No.33 Pedungan, Denpasar, Telp/Fax: (0361) 725273 / 724563
Website : www.poltekkes-denpasar.ac.id



**BUKTI PENYELESAIAN ADMINISTRASI
SEBAGAI PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PRODI SERJANA TERAPAN KEPERAWATAN POLTEKKES DENPASAR**

Nama Mahasiswa : Luh Putu Mas Saraswati
NIM : P07120217022
Program Studi : Sarjana Terapan Keperawatan

NO	JENIS	TGL	PENANGGUNG JAWAB	
			TANDA TANGAN	NAMA TERANG
1	Akademik	11/5/2021		Ida Erni Sipahutar S.Kep., Ns., M.Kep.
2	Perpustakaan	11/5/2021		Dewa Nyoman Tawigaya
3	Laboratorium	11/5/2021		Tuli Luh Kit Suardani
4	HMJ	11/5/2021		Dewa Made Ardi Krisna Mukti
5	Keuangan	11/5/2021		Wiy Puriati
6	Administrasi umum/ perlengkapan	11/5/2021		I Ket Wajaga

Keterangan :

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Skripsi jika seluruh persyaratan diatas terpenuhi.

Denpasar, 11 Mei 2021

Ketua Jurusan Keperawatan,



Ners. I Made Sukarja, S.Kep., M.Kep
NIP : 196812311992031020



Data Skripsi Mahasiswa

N I M : P07120217022
 Nama Mahasiswa : Luh Putu Mas Saraswati
 Info Akademik : Fakultas : Jurusan Keperawatan - Jurusan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan
 + Profesi Ners
 Semester : 8

Skripsi Bimbingan Jurnal Ilmiah Seminar Proposal Syarat Sidang

Bimbingan

No	Dosen	Topik	Tanggal Bimbingan	Validasi Dosen
1	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Pengajuan latar belakang masalah untuk proposal	3 Jan 2021	✓
2	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Menganti masalah latar belakang sesuai saran pembimbing dan pengajuan judul	4 Jan 2021	✓
3	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Pengajuan dan bimbingan bab i pendahuluan	18 Jan 2021	✓
4	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB I revisi	22 Jan 2021	✓
5	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB I	26 Jan 2021	✓
6	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB I Revisi dan BAB II	1 Feb 2021	✓
7	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB I Revisi, BAB II Revisi, BAB III dan Pengajuan Kuesioner	4 Feb 2021	✓
8	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB II Revisi, BAB III Revisi BAB IV	11 Feb 2021	✓
9	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB I	11 Feb 2021	✓
10	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB IV Revisi	12 Feb 2021	✓
11	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	ACC Proposal Skripsi Penelitian	12 Feb 2021	✓
12	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB II	16 Feb 2021	✓
13	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB III	17 Feb 2021	✓
14	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB IV	17 Feb 2021	✓
15	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	ACC Proposal Skripsi Penelitian	17 Feb 2021	✓
16	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	ACC Revisi Proposal Penelitian setelah Ujian Proposal	12 Mar 2021	✓
17	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	ACC Revisi Proposal Penelitian setelah Ujian Proposal	12 Mar 2021	✓
18	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB V Skripsi	21 Apr 2021	✓
19	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB IV Revisi dan BAB V Revisi	26 Apr 2021	✓
20	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan BAB VI, Abstrak, dan Ringkasan Skripsi	30 Apr 2021	✓
21	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan Bab III Revisi, BAB IV Revisi, dan BAB V Revisi	3 Mei 2021	✓
22	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan Abstrak Revisi	4 Mei 2021	✓
23	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	Bimbingan Abstrak Revisi	5 Mei 2021	✓
24	196211081982122001 - NI NYOMAN HARTATI, A.Per.Pen., M.Biomed.	ACC Skripsi Penelitian	5 Mei 2021	✓
25	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB V Skripsi	5 Mei 2021	✓
26	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB V Revisi Skripsi	7 Mei 2021	✓
27	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB VI Skripsi	7 Mei 2021	✓
28	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan Ringkasan Skripsi	10 Mei 2021	✓
29	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan Abstrak Skripsi	10 Mei 2021	✓
30	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	Bimbingan BAB V Revisi Skripsi	11 Mei 2021	✓
31	197112281994022001 - SURATIAH, S.Kep., Ners., M.Biomed.	ACC Skripsi Penelitian	17 Mei 2021	✓

Activate V
Go to Setting

Activate V
Go to Setting

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luh Putu Mas Saraswati
NIM : P07120217022
Program Studi : Sarjana Terapan Keperawatan
Jurusan : Keperawatan
Tahun Akademik : 2021
Alamat : Br. Teges Kawan, Peliatan, Ubud
Nomor HP/Email : 085932550805/ putumassaraswati@gmail.com

Dengan ini menyerahkan skripsi berupa Tugas Akhir dengan Judul:

Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menyusui 0-2 Tahun dengan
Kelancaran Pengeluaran ASI di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja
UPT. Kesmas Ubud I

1. Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan, diizinkan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 16. Juni 2021

Yang menyatakan,



1000
SEPULUH RIBU RUPAH
METERAI TEMPEL
F415EFAJX453918822

Luh Putu Mas Saraswati
NIM: P07120217022